



**VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

# **V O D I Č**

## **kroz vanjskotrgovinsku regulativu**

Sarajevo, juli 2009. godine

**Izdavač:**

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska  
komora Bosne i Hercegovine

**Za izdavača:**

Tarik Đođić

**Uredile:**

Lejla Međedović  
Biljana Oklobdžija

**Tehnički urednik:**

Engin Mešanović

Deveto izdanje  
Sarajevo, juli 2009.

*Bosna i Hercegovina je prihvatila tržišnu orijentaciju na principima slobodnog poduzetništva i aktivno se uključuje u globalne integracione ekonomske procese.*

*Istodobno vrši usklađivanje normi i standarda sa Evropskom Unijom, Svjetskom trgovinskom organizacijom i drugim značajnim institucijama u sferi međunarodne trgovine.*

*U posljednjih nekoliko godina, osnovano je na hiljade novih privatnih firmi. Proces privatizacije je u toku. Stabilnost valute, položaj u regionu i drugi pozitivni faktori čine privredu Bosne i Hercegovine perspektivnim poslovnim partnerom niza zemalja.*

*Kroz prezentirani prikaz izvoda iz zakonske regulative, želja je Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da na jednostavan i prikladan način upozna postojeće i potencijalne poslovne partnere sa važnijim propisima koji reguliraju vanjsko-trgovinsko poslovanje.*

## **SADRŽAJ**

(Izvodi iz važnijih zakona i propisa o poslovanju u  
Bosni i Hercegovini)

### **ZAKONSKI PROPISI NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE**

|  |    |
|--|----|
| Zakon o vanjskotrgovinskoj politici BiH .....                                  | 6  |
| Zakon o carinskoj politici BiH .....   | 9  |
| Zakon o carinskoj tarifi BiH.....  | 12 |
| Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.....                         | 13 |
| Zakon o slobodnim zonama u BiH .....   | 16 |
| Zakon o koncesijama BiH.....   | 18 |
| Zakon o konkurenciji .....   | 20 |
| Zakon o industrijskom vlasništvu u BiH .....                                   | 23 |
| Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH.....                           | 24 |
| Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo BiH .....              | 25 |
| Zakon o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo/metrologiju BiH.....              | 27 |
| Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH .....                       | 28 |
| Zakon o zaštiti potrošača u BiH.....   | 29 |
| Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH .....                                       | 31 |
| Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda .....                                      | 32 |
| Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i<br>ocjenjivanje usklađenosti ..... | 33 |
| Zakon o javnim nabavkama BiH .....   | 34 |
| Zakoni o indirektnim porezima .....  | 35 |
| Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH .....                   | 42 |
| Odluka o osnivanju i radu predstavništva stranih lica u BiH.....               | 43 |
| Uredba o zastupanju stranih lica u BiH .....                                   | 44 |

### **ZAKONSKI PROPISI NA NIVOU ENTITETA I DISTRIKTA BRČKO**

|  |    |
|--|----|
| Zakoni o privrednim društvima/preduzećima..... | 47 |
| Zakoni o bankama .....                         | 52 |
| Zakoni o direktnim porezima .....              | 53 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>KORISNE ADRESE.....</b> | <b>54</b> |
|----------------------------|-----------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>INDEX.....</b> | <b>58</b> |
|-------------------|-----------|

**ZAKONI I PROPISI  
NA NIVOU DRŽAVE**

## ***Zakon o vanjskotrgovinskoj politici BiH***

Zakon o vanjskotrgovinskoj politici (u daljem tekstu Zakon) zasnovan je na Ustavu Bosne i Hercegovine i određuje nadležnosti države u vanjskotrgovinskoj politici.

Vanjskotrgovinsku politiku utvrđuju organi Bosne i Hercegovine u suradnji sa nadležnim organima entiteta.

Unilateralne mjere i sporazumi u domenu vanjske trgovine sa trećim zemljama su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

Entiteti su dužni osigurati ispunjavanje obaveza iz Zakona i ne mogu donositi mjere koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva ovog Zakona.

Vijeće ministara može zabraniti ili ograničiti uvoz, izvoz ili tranzit određenih roba da bi se spriječilo ugrožavanje okoline, ljudskih života i zdravlja, zaštite nacionalnih bogatstava i zaštite industrijske svojine.

Zakon regulira osnovne elemente sistema izvoza i uvoza roba i usluga i određuje uvjete za obavljanje ekonomskih poslova u inozemstvu i privrednih djelatnosti stranih fizičkih i pravnih lica u Bosni i Hercegovini.

Izvoz i uvoz roba i usluga je slobodan, što ne isključuje zabrane ili restrikcije u opravdanim slučajevima definiranim u Zakonu.

Strana pravna i fizička lica u prometu roba i usluga izjednačena su sa domaćim rezidentima.

Roba koja se uvozi mora biti u skladu sa standardima, atestima, tehničkim i kvalitativnim normama i podložna je sanitarnoj, veterinarskoj, fitopatološkoj i ekološkoj kontroli propisanoj za određene vrste roba.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH osigurava potreban broj bilateralnih i multilateralnih dozvola, kvota, kontingenata i detašmana saglasno potrebama entiteta, koje dozvoljavaju međunarodni ugovori.

U skladu s carinskim propisima i propisima o stranim ulaganjima, Zakon o vanjskotrgovinskoj politici u odvojenim poglavljima tretira:

- režime uvoza i izvoza,
- privremeni uvoz i izvoz roba,
- izvoz i uvoz roba bez plaćanja,
- poslovanje u slobodnim zonama,
- međunarodnu trgovinu uslugama,
- poslove dugoročne proizvodne suradnje,
- kompenzacione poslove,
- zakup opreme,
- aspekte prava intelektualne svojine,
- zaštitne mjere.

**Dugoročna proizvodna suradnja** između domaćeg i stranog pravnog lica podrazumijeva aktivnosti u razvoju, uvođenju proizvodnje, proizvodnji i uzajamnom snabdijevanju proizvodima i sastavnim dijelovima. Dugoročni ugovorni odnos se sklapa najmanje na tri godine.

Poduzeće i drugo pravno lice registrirano za vanjskotrgovinsko poslovanje može putem ugovora o **kompenzacionim poslovima** izvoziti robe i usluge, čija se naplata vrši uvozom roba ili usluga. Evidentiranje se vrši u Ministarstvu trgovine entiteta.

**Usluge** stranih fizičkih i pravnih lica u BiH podliježu oporezivanju i propisima pod istim uvjetima kao iste ili slične usluge domaćih fizičkih i pravnih lica.

Strana pravna lica mogu obavljati određene usluge u BiH ukoliko osnuju sjedište pravnog lica u BiH.

Domaća pravna lica mogu u stranoj zemlji osnovati poduzeće, predstavništvo, poslovnu jedinicu, mogu obavljati bankarske i financijske poslove, osiguranje i reosiguranje, koristeći vlastita sredstva i uz saglasnost Ministarstva trgovine entiteta u skladu sa propisima Vijeća Ministara BiH.

**Aspekti prava intelektualne svojine** i međunarodni ugovori u ovoj oblasti vezanoj za vanjsku trgovinu su nadležnost institucija Bosne i Hercegovine. Radi se o autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima, šemama i dr.

## **Zaštitne mjere**

Prijedlog zaštitnih mjera kod uvoza može propisati Vijeće ministra-ra BiH u ograničenom periodu ukoliko se ocijeni da povećani uvoz prouzrokuje štetu ili značajno pogoršanje pozicije domaće proizvodnje.

**Antidampinška zaštita** se primjenjuje ukoliko se roba uvozi po nižim cijenama od tržišne cijene ili proizvodnih troškova u zemlji porijekla ili zemlji izvoza, te ukoliko takav uvoz usporava razvoj određene grane privrede ili prijeti da nanese ozbiljnu štetu privredi BiH.

**Zaštita od subvencioniranog** uvoza se primjenjuje u slučaju pružanja finansijske podrške vlade ili druge institucije u zemlji porijekla ili zemlji izvoza, ukoliko takav uvoz nanosi ozbiljnu štetu privredi BiH.



## ***Zakon o carinskoj politici BiH***

Zakon o carinskoj politici regulira osnovne elemente sistema za carinsku zaštitu privrede BiH, prava i obaveze svih subjekata u postupcima carinjenja roba i putnika, carinsko područje, carinsku liniju, carinski granični pojas, carinski nadzor, postupak carinjenja robe i drugih instituta koji reguliraju sistem carinske zaštite.

Odredbe Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine se primjenjuju jedinstveno na carinskom području Bosne i Hercegovine, uključujući teritorijalne vode, unutrašnje vodene tokove i zračni prostor Bosne i Hercegovine.

**Carinsko područje** Bosne i Hercegovine ograničeno je carinskom linijom koja se podudara s granicama Bosne i Hercegovine.

**Carinski propisi** se sastoje od Zakona o carinskoj politici i zakona i propisa koje usvoji Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH i /ili Upravnog odbora za njihovu provedbu sukladno propisima Evropske unije.

**Za provođenje ovog Zakona nadležna je Uprava za indirektno oporezivanje.**

**Carina** je kao vrsta indirektnog poreza definirana Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, a njena uplata kao i ostalih indirektnih poreza je regulirana Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

**Carinska tarifa** obuhvaća:

- nomenklaturu roba koja se osniva na harmoniziranom sistemu i Kombiniranoj nomenklaturi koja se koristi u Evropskoj uniji;
- carinske stope i druge dažbine koje se primjenjuju na robe obuhvaćene nomenklaturom;
- preferencijalne tarifne mjere sadržane u sporazumima kojima se odobrava preferencijalni tarifni postupak;
- posebne odgodive mjere za određene tarifne stavove za koje je propisano smanjenje carine ili oslobađanje od plaćanja uvozne carine;
- druge mjere predviđene drugim propisima BiH.

## Oslobađanje od plaćanja carine

Od plaćanja carine se oslobađa:

1. oprema stavljenu u slobodni promet, a koja predstavlja ulog strane osobe osim putničkih motornih vozila, automata za zabavu i igre na sreću;
2. roba stavljenu u slobodni promet za vojne i policijske snage i kazneno – popravne ustanove u entitetima, a koja je u potpunosti financirana od strane donatora;
3. roba stavljena u slobodni promet za projekte obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine, ako je projekat usvojen od strane Vijeća ministara BiH i vlada entiteta, ili ako je u cijelosti financiran od strane donatora ili međunarodnih razvojnih banaka;
4. proizvodi i roba navedeni u Prilogu Zakona o carinskoj politici. U ovom prilogu navedene su robe i proizvodi koji se oslobađaju od uvozne dažbine.

To su:

- robe sadržane u ličnom prtljagu putnika;
- lična imovina fizičkih lica koje svoje mjesto boravka premještaju iz strane zemlje u BiH;
- lična imovina stečena nasljedstvom;
- predmeti kućanstva za opremanje sekundarnog boravišta;
- osnovna sredstva i druga oprema uvezena u svrhu prijenosa poslova iz treće zemlje u BiH ili potpunog prekida djelatnosti u trećoj zemlji;
- proizvodi koje poljoprivrednici iz BiH dobiju na posjedima smještenim u stranoj zemlji;
- sjemena, đubriva i proizvodi za obradu zemljišta koja se uvoze radi korištenja u pograničnom području;
- roba uvezena od strane entiteta ili humanitarnih organizacija za besplatnu podjelu žrtvama nesreća na teritoriju BiH;
- roba za dobrotvorne i humanitarne organizacije;
- roba namijenjena za potrebe slijepih i hendikepiranih osoba;
- putnički automobili koje uvoze invalidne osobe;
- predmeti neznatne vrijednosti koji se povremeno primaju u pismima ili paketima;
- razni dokumenti, obrasci, planovi, crteži, slajdovi i sl.;
- roba koja se uvozi u trgovačko-promotivne svrhe;
- štampani i reklamni materijal;

- proizvodi koji se konzumiraju ili koriste na trgovačkim sajmovima i sl. manifestacijama;
- pošiljke (znaci, modeli, dizajni...) koji štite autorska prava ili prava industrijskog vlasništva i komercijalnog patenta;
- roba koja se uvozi u svrhu pretraga, analiza ili testiranja;
- počasna odličja, nagrade i darovi;
- obrazovni i naučni materijali, instrumenti i aparati ;
- laboratorijske životinje, biološke i kemijske materije namijenjene istraživanju;
- terapijske supstance i reagensi za određivanje krvnih grupa i tipove tkiva;
- farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim manifestacijama;
- lijekovi za ličnu upotrebu;
- roba i predmeti domaćinstva i darovi prigodom vjenčanja osobe koja u tu svrhu premiješta svoje boravište iz inostranstva u BiH;
- kovčezi sa tijelima, urne i drugi predmeti koji se unose u BiH radi obavljanja pogreba;
- međunarodne konvencije i ugovori.

Za svaku od naprijed navedenih stavki, Zakonom su precizno utvrđeni uvjeti pod kojima roba ne podliježe plaćanju carina.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se u slučaju kad je roba izvezena sa carinskog područja Bosne i Hercegovine po proceduri vanjske obrade, izuzev ako ta roba ne ostane u stanju u kojem je bila izvezena.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine.

## ***Zakon o carinskoj tarifi BiH***

Zakon o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine uređuje plaćanje carina i ostalih uvoznih dažbina na robu koja se uvozi, unosi ili prima u carinsko područje Bosne i Hercegovine.

Nomenklatura harmoniziranog sistema carinske tarife je sastavni dio Zakona o carinskoj tarifi i primjenjuje se na cijelom carinskom i ekonomskom prostoru Bosne i Hercegovine.

**Robe** su razvrstane u 21 odjeljak sa 97 poglavlja, i to prema principima:

- porijekla robe (životinjsko, biljno, prirodno, vještačko)
- vrste materijala (papir, tekstil, metal)
- privrednoj djelatnosti (poljoprivreda, industrija i dr...)
- stepenu obrade (sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi)
- namjeni proizvoda (široka potrošnja, repromaterijal, oprema i dr..).

**Carinske stope** su izražene u procentima i primjenjuju se na vrijednost uvezene robe (ad valorem). Za pojedine poljoprivredno-prehrambene proizvode obračunava se i carina po količinskoj jedinici za odgovarajuću količinu robe (compound tarifa).

Za uvoz opreme, uređaja, aparata, vozila i njihovih dijelova, u čijoj proizvodnji se koriste oprema i dijelovi proizvedeni u BiH, Vijeće ministara BiH može predložiti nižu carinu od propisane u Carinskoj tarifi BiH ili može predložiti carinsku stopu – slobodno (nula).

Za robe koje vode porijeklo iz zemalja ili skupina zemalja s kojima je BiH zaključila sporazume koji sadrže klauzulu najpovlaštenije nacije, ili koje tu klauzulu primjenjuju na robe koje vode porijeklo iz BiH, carinske stope su precizirane u dijelu II Carinske tarife BiH.

## ***Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH***

Zakon o politici direktnih stranih ulaganja regulira osnove i principe učešća stranih ulagača u privredu Bosne i Hercegovine.

Pojedinačna strana ulaganja moraju se registrirati i kod nadležnog organa države (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine). Država osigurava, u svojim podzakonskim aktima, da su dokumenti za registraciju usklađeni sa međunarodnim standardima i kod ministarstava trgovine u entitetima.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je dužno izdati stranom ulagaču potvrdu o izvršenoj registraciji njegovog ulaganja najkasnije 10 dana od podnošenja zahtjeva za upis u Registar stranih ulaganja.

Entiteti su odgovorni za provedbu ovog Zakona na svojoj teritoriji.

### **Vrste i načini ulaganja**

Strano ulaganje može se vršiti:

- osnivanjem vlastitog poduzeća,
- ulaganjem u postojeće pravno lice,
- osnivanjem zajedničkog poduzeća sa domaćim partnerima (dugoročna proizvodna kooperacija, poslovno-tehnička suradnja, zajedničko ulaganje...),
- posebnim vrstama ulaganja (koncesije, B.O.T. ugovori...).

Strani ulog u glavnici poduzeća koje se bavi proizvodnjom i prodajom oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu i vojne opreme kao i u poduzeću koje se bavi javnim informiranjem ne može preći 49% od glavnice u tom poduzeću i za takva ulaganja mora dobiti prethodnu saglasnost nadležnog organa u odgovarajućem entitetu.

### **Prava, povlastice i obaveze stranih ulagača**

- Strani ulagači imaju ista prava i obaveze kao i rezidenti Bosne i Hercegovine;

- Strani ulagač ima pravo da investira i reinvestira dobit u bilo koji sektor privrede BiH u istom obliku i pod istim uslovima definiranim za rezidente BiH, prema važećim zakonima;
- Strana ulaganja su izuzeta od plaćanja carina i carinskih dažbina (osim carinskog evidentiranja);
- Oprema koja predstavlja ulog strane osobe (osim putničkih motornih vozila i automata za igre na sreću) je oslobođena plaćanja carine;
- Strani ulagači imaju pravo da otvore račune kod poslovne banke u domaćoj ili konvertibilnoj valuti;
- Dozvoljena je konverzija domaće valute u konvertibilnu valutu, radi plaćanja koja se odnose na ulaganja;
- Dozvoljen je transfer dobiti u inozemstvo ostvaren u obliku profita, dividendi, kamata i drugih oblika dobiti od ulaganja kao što su vlasnička prava nakon djelomične ili potpune likvidacije svojih ulaganja;
- Oporezivanje stranih ulagača i direktnih ulaganja obavljat će se u skladu sa poreskim zakonodavstvom entiteta;
- Strani ulagači imaju ista vlasnička prava na nekretninama kao i lica koja su državljani Bosne i Hercegovine;
- Strani ulagači iz jedne od država nasljednica bivše SFR Jugoslavije imaju ista prava ukoliko se primjenjuje pravilo reciprociteta;
- Poslovne knjige i finansijske izvještaje strani ulagač je dužan voditi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim i revizorskim standardima i zakonima entiteta;
- Strani ulagač mora poštovati zakone i propise Bosne i Hercegovine.
- Na direktna strana ulaganja se primjenjuju ista ograničenja kao i na domaća ulaganja u oblasti javnog poretka, javnog zdravstva i zaštite okoline.
- Strana ulaganja neće biti nacionalizirana, ekspropriirana ili rekvirirana ili podvrgnuta mjerama sa sličnim posljedicama, izuzev ako se radi o javnom interesu i u skladu sa važećim zakonima, i uz plaćanje primjerene naknade u skladu sa međunarodnim standardima.

Prava i povlastice date stranim ulagačima i obaveze koje proizilaze iz ovog Zakona ne mogu se ukinuti niti poništiti naknadno donesenim

zakonima ili podzakonskim aktima, osim u slučaju koji je povoljniji za stranog ulagača.

Sporovi vezani za strana ulaganja će se rješavati u nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini, osim ako se partneri ne dogovore o nekoj drugoj proceduri rješavanja sporova.

## ***Zakon o slobodnim zonama u BiH***

Zakonom o slobodnim zonama utvrđuju se uvjeti za osnivanje zona, djelatnosti koje se mogu obavljati u zoni, poslovanje, prestanak rada i druga pitanja u skladu sa odredbama Zakona o carinskoj politici BiH.

**Slobodna zona** je dio carinskog područja Bosne i Hercegovine kojim upravlja osnivač slobodne zone.

**Osnivači** mogu biti jedno ili više domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica. Osnivač slobodne zone donosi pravilnik za obavljanje djelatnosti u zoni. Osnivanje slobodne zone se smatra ekonomski opravdanim ukoliko se na osnovu elaborata ocijeni da će vrijednost robe koja se izvozi iz slobodne zone biti najmanje 50% od ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u periodu od 12 mjeseci.

**Korisnici** slobodne zone mogu biti osnivač i druga domaća i strana pravna i fizička lica. Korisnicima se omogućava da pod jednakim općim uvjetima obavljaju djelatnost.

Slobodna zona ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u sudski registar. Saglasnost za osnivanje slobodne zone daje Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i uz prethodnu saglasnost vlada entiteta ili vlade Distrikta Brčko.

U slobodnoj zoni se mogu obavljati: proizvodne, komercijalne i uslužne **djelatnosti** (bankarski poslovi, usluge osiguranja i reosiguranja imovine i lica i sl.).

Proizvodnom djelatnošću se smatra proizvodnja čiji su proizvodi prošli kroz izvjestan proces prerade ili obrade u slobodnoj zoni.

Oprema koja se uvozi u zonu, a namijenjena je obavljanju proizvodne aktivnosti u zoni, bit će izuzeta od plaćanja carine i carinskih obaveza, osim carinskog evidentiranja ukoliko drugačije nije predviđeno odredbama Zakona o carinskoj politici BiH.



Izlaz i ulaz roba i usluga u i iz slobodne zone vrši se u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH, Zakonom o carinskoj tarifi BiH i Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici BiH.

Ulaganje kapitala na području slobodne zone, transfer dobiti i retransfer uloga su slobodni, a vrše se u skladu s važećim zakonima Bosne i Hercegovine i entiteta.

Korisnici slobodne zone plaćaju poreze i doprinose prema važećim propisima entiteta i Brčko Distrikta BiH, ovisno o lokaciji slobodne zone.

Za robu proizvedenu u slobodnoj zoni nadležne carinske uprave mogu izdati certifikat o porijeklu proizvoda – EUR 1.

Dozvola za rad slobodne zone može biti oduzeta ako osnivač ili korisnik slobodne zone ne uvažava uvjete poslovanja koji su propisani Zakonom.

U slučaju prestanka rada slobodne zone, korisnik zadržava pravo svojine nad stvarima, pravima i novcu koje je uvezao, odnosno unio u zonu, te ima pravo da nastavi s poslovanjem izvan slobodne zone prema važećim propisima.

## **Zakon o koncesijama BiH**

Ovim Zakonom su propisani način i uvjeti pod kojima se mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini, mjerodavnost za dodjelu koncesija, institucionalna struktura, mjerodavnost i druga pitanja vezana za rad Komisije za koncesije BiH, tenderski postupak, sadržina i djelovanje ugovora o koncesiji, prava i obaveze koncesionara i dr.

**Svrha** Zakona je da stvori transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za utvrđivanje uvjeta pod kojima se domaćim i stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije u BiH i stimuliranje ulaganja stranog kapitala iz oblasti koje su, po Ustavu BiH, u mjerodavnosti BiH i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta BiH kao i kada se koncesiono dobro prostire na oba entiteta. To su slijedeći sektori:

- osiguranje infrastrukture i usluga,
- eksploatacija prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, finansiranju projektovanju, izgradnji obnovi i /ili rukovođenju radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja.

**Vijeće ministara BiH donosi odluke** o vrsti i predmetu koncesije koja se dodjeljuje, a **potvrđuje Parlamentarna skupština BiH**. U slučaju zajedničke mjerodavnosti, mjerodavna tijela usaglašavaju uvjete i oblik dodjele koncesije.

Ovim Zakonom je utemeljena Komisija za koncesije BiH kao neovisno regulatorno tijelo i djeluje kao Komisija za dodjelu koncesija i Zajednička komisija za koncesije.

Odluka Komisije se može preispitati ako se u roku od 60 dana od njenog donošenja podnese zahtjev za to.

Komisija u saglasnosti sa Vijećem ministara donosi pravila. Predsjedavajući Komisije može ovlastiti drugu osobu da vrši nadzor nad radom koncesionara.

Dodjela koncesije vrši se putem javnog oglasa odnosno **tendera**.

Zakonom je predviđena mogućnost **samoinicijativne ponude** za koncesiju mjerodavnom ministarstvu.

Zakonom je predviđeno novčano kažnjavanje za postupanje suprotno odredbama ovog Zakona, a za slučaj spora je određena nadležnost Suda BiH.

## ***Zakon o konkurenciji***

Ovim zakonom uređuju se pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije, nadležnosti i način rada Konkurencijskog savjeta na zaštiti i promociji tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini.

Zakon se primjenjuje na sva pravna i fizička lica koja posredno ili neposredno učestvuju u prometu roba i usluga i koja svojim djelovanjem sprečavaju, ograničavaju ili narušavaju tržišnu konkurenciju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine ili značajnijem dijelu tržišta (u daljem tekstu: privredni subjekti), kao i na privredne djelatnosti privrednih subjekata sa sjedištem i prebivalištem u inostranstvu, ako njihovo djelovanje ima značajan efekat na tržište Bosne i Hercegovine ili na značajnijem dijelu tržišta.

Zakonom su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja, izričiti i prećutni dogovori privrednih subjekata, kao i odluke udruženja privrednih subjekata (u daljem tekstu: sporazumi) koji za cilj i posljedicu imaju sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije na relevantnom tržištu izuzev ako doprinose unapređenju proizvodnje ili distribucije roba i/ili usluga unutar Bosne i Hercegovine, ili promociji tehničkog i ekonomskog razvoja, pri čemu potrošačima omogućavaju pravičan udio koristi koja iz njih proizilazi.

Organ za sprovođenje zaštite tržišne konkurencije u smislu ovog zakona je Konkurencijski savjet i ima isključivu nadležnost u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurentskog djelovanja na tržištu.

U sastavu Konkurencijskog savjeta djeluju kancelarije za konkurenciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, kao organizacione jedinice van sjedišta Konkurencijskog savjeta.

Konkurencijski savjet je samostalan organ koji obezbijедуje dosljednu primjenu ovog zakona na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine

Konkurencijski savjet nadležan da donosi podzakonske akte na osnovu odredaba ovog zakona i druge podzakonske akte potrebne za njegovo sprovođenje, propisuje definicije i obračunske metode za određene

djelatnosti, propisuje i daje tumačenje opštih i posebnih definicija konkurencijskih pojmova, kao i obračunske metode za ključne konkurencijske pojmove, odlučuje o zahtjevima za sprovođenje postupka i vodi postupak, donosi upravne akte kojima se završava postupak pred Konkurencijskim savjetom, daje mišljenja i preporuke o bilo kom aspektu konkurencije, donosi interne akte o unutrašnjoj organizaciji Konkurencijskog savjeta, osim Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji se donosi uz saglasnost Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, daje inicijativu za izmjene i dopune Zakona o konkurenciji i predlaže Savjetu ministara Bosne i Hercegovine odluku o visinu iznosa administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim savjetom.

Konkurencijski savjet daje mišljenje na nacрте i predloge zakona i drugih propisa iz oblasti koje imaju uticaja na tržišnu konkurenciju i o njihovoj saglasnosti s ovim zakonom.

Konkurencijski savjet saraduje s međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama iz oblasti konkurencije, i na osnovu toga može davati i tražiti podatke i informacije vezane za činjenična ili pravna pitanja, uključujući i povjerljive podatke. Prilikom razmjene povjerljivih podataka, legitimni poslovni interesi zainteresovanih privrednih subjekata moraju se zaštititi u skladu s propisima.

Konkurencijski savjet pokreće postupak u smislu ovog zakona, po službenoj dužnosti ili na osnovu zahtjeva stranke i dužan je da donese konačno rješenje u roku od šest mjeseci, ukoliko ovim zakonom za pojedine slučajeve nije određen drugačiji rok.

Odluke Konkurencijskog savjeta **su konačne i obavezujuće** su na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i primjenjuju se danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u slučaju neizvršenja odluke **Konkurencijski savjet može zatražiti pravnu pomoć od nadležnih organa za prinudno izvršenje istih.**

Propisane su novčane kazne za privredne subjekte ili fizička lica zbog povreda odredaba ovog zakona u iznosu najviše do 10% vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda privrednog subjekta, iz prethodne godine koja je prethodila godini u kojoj je nastupila povreda zakona, a za odgovorna lica privrednog subjekta do 50.000 KM.

Konkurencijski savjet može izreći novčane kazne za pravna i/ili fizička lica koja nisu stranke u postupku u zakonom propisanim slučajevima.

Konkurencijski savjet je donio set pratećih akata za implementaciju ovog Zakona a odnose se na definiranje kategorija dominantnog položaja, o skupnom izuzeću sporazuma između **gospodarskih** subjekata koji djeluju na različitim razinama proizvodnje odnosno distribucije, o utvrđivanju mjerodavnog tržišta, o bližem definiranju načina periodičnog plaćanja kazne, o vođenju knjige Registra koncentracije, o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

## ***Zakon o industrijskom vlasništvu u BiH***

Ovaj zakon uređuje sticanje, sadržaj i zaštita slijedećih prava industrijskog vlasništva: patenata, robnih i uslužnih žigova, industrijskog dizajna i geografske oznake.

Priznanjem, odnosno registracijom prava industrijskog vlasništva po ovom zakonu, nosioci prava stiču materijalna i moralna prava.

Zahtjev za sticanje prava industrijskog vlasništva ostvaruje se podnošenjem prijave Institutu za intelektualno vlasništvo BiH ili njegovim ispostavama a može i u inostranstvu pod određenim uslovima.

Za sve radnje plaćaju se takse u visini određenoj posebnom tarifom koju donosi Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, na prijedlog Instituta. Ovo Ministarstvo je nadležno za zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti industrijskog vlasništva.

Sve odluke Instituta se objavljuju u njegovom Službenom glasniku.

Fizička i pravna lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite prava industrijskog vlasništva pred Institutom moraju biti upisana u registar zastupnika kojeg vodi Institut.

Priznata prava se upisuju u registar i o tome izdaje potvrdu Institut.

Nosilac patenta, žiga odnosno ind. dizajna može pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i drugim propisima, prenijeti na drugog u cjelini ili djelimično svoje pravo. Za valjanost prenosa potrebna je pismena forma. Kolektivni žig i geografska oznaka ne mogu biti predmet prenosa prava a ni ugovora o licenci.

## ***Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH***

Ovim Zakonom su uređena: prava autora na djelima s područja književnosti, nauke i umjetnosti i njihovo ostvarivanje (**autorska prava**), prava umjetnika izvođača i njihovo ostvarivanje, prava proizvođača fonograma radiodifuznih ustanova – proizvođača emisija (**srodna prava**), pravo proizvođača vigeograma, pravo proizvođača baze podataka i zaštita autorskog prava i srodnih prava.

Djelatnost ostvarivanja autorskog i srodnih prava mogu obavljati organizacije autora i drugih nosioca tih prava, te druga pravna lica specijalizovana za ostvarivanje tih prava. Za to je potrebno odobrenje Instituta za intelektualno vlasništvo BiH.



## ***Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine***

Zakonom je propisana nadležnost ovog Instituta za obavljanje stručnih i upravnih poslova u području intelektualnog vlasništva i to za:

- a) područje zaštite industrijskog vlasništva,
  - vođenje upravnog postupka za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava na patent, robni i uslužni žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku, u skladu s odredbama međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma kojima je pristupila, odnosno koje je ratificirala Bosna i Hercegovina i zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje ova materija,
  - upravne poslove koji se odnose na zaštitu topografije integriranih kola (Layout-Designs).
  
- b) područje zaštite autorskih i srodnih prava,
  - upravne i stručne poslove koji se odnose na prava autora na djelima iz područja književnosti, nauke, umjetnosti, prava umjetnika izvođača fonograma, prava organizacija za radiodifuziju, prava proizvođača videograma i baza podataka, u skladu s odredbama međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma kojima je pristupila, odnosno koje je ratificirala Bosna i Hercegovina i zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje ova materija,
  - nadzor nad radom udruženja za kolektivno ostvarivanje autorskih prava.
  
- c) područje zaštite intelektualnog vlasništva.
  - informacijsko-dokumentacijske poslove u skladu sa standardima predloženim od Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI) i u skladu s odredbama zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje područje intelektualnog vlasništva,
  - pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma, konvencija, aranžmana, zakona i drugih propisa iz područja intelektualnog vlasništva,

- poslove u cilju ostvarivanja međunarodne saradnje s odgovarajućim institucijama drugih zemalja kao i s međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva osnovanim na svjetskom, regionalnom ili drugom nivou,
- publicističku djelatnost u području intelektualnog vlasništva,
- i druge upravne i stručne poslove u okviru svoje nadležnosti u skladu s aktima državnih institucija.

## ***Zakon o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine***

Zakonom je propisano da je ova naučno-stručna institucija nadležna da:

- a. priprema nacрте zakonskih akata i drugih propisa iz domena svoje nadležnosti i koordinira donošenje propisa po kojima rade institucije za mjeriteljstvo u entitetima,
- b. ostvaruje etalonsku bazu na nivou državnih etalona i nadzire ostvarivanje etalonske baze sekundarnih i radnih etalona,
- c. osigurava sljedivost mjerenja u BiH do međunarodnih etalona mjernih jedinica,
- d. uspostavlja, imenuje i nadzire mjeriteljske laboratorije,
- e. nadzire i koordinira rad službi za kontrolu predmeta od plemenitih metala,
- f. vrši kalibraciju i verifikaciju etalona (mjerila), referentnih materijala i opreme koju koriste institucije u entitetima za mjeriteljstvo u skladu s propisima usklađenim s preporukama i dokumentima Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (OIML) kao i s drugim relevantnim međunarodnim normativnim dokumentima,
- g. bavi se istraživačko-razvojnou djelatnošću, predlaže i određuje prioritete realizacije razvojnih projekata i učestvuje u međunarodnim projektima,
- h. izrađuje studije, strategije razvoja, projekte, analize i druge poslove u cilju izgradnje mjeriteljskog sistema u BiH i mjeriteljske laboratorijske infrastrukture,
- i. provodi međunarodne ugovore o saradnji u oblasti mjeriteljstva, te učestvuje u radu međunarodnih organizacija i u njima predstavlja Bosnu i Hercegovinu.

## ***Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine***

Zakonom je propisano da je ova naučno-stručna institucija nadležna da:

a) U području standardizacije:

predlaže strategiju standardizacije u Bosni i Hercegovini, priprema i izdaje bosanskohercegovačke standarde, zastupa i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim i drugim međudržavnim organizacijama za standardizaciju, te obavlja poslove koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma i članstva u tim organizacijama, učestvuje u pripremanju tehničkih propisa, razvija i uspostavlja informacioni sistem o standardima i drugim srodnim dokumentima, proglašava standarde BiH, organizira i provodi specijalističko obrazovanje kadrova u području standardizacije, bavi se izdavačko - publicističkom djelatnošću iz područja standardizacije.

b) U području ocjenjivanja usklađenosti:

učestvuje u uspostavi i održavanju sistema certificiranja i homologizacije u skladu s evropskim modelom. Zastupa Bosnu i Hercegovinu u evropskim i međunarodnim organizacijama za ocjenjivanje usklađenosti (EOTC i EUROLAB, itd.) do formiranja asocijacije ispitnih laboratorija i asocijacije kalibracionih laboratorija i organizira obrazovanje iz područja ocjenjivanja usklađenosti.

## ***Zakon o zaštiti potrošača***

Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini uređuje odnose između potrošača, proizvođača i trgovaca na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Na odnose i slučajeve iz oblasti zaštite potrošača koji nisu regulirani ovim Zakonom primjenjivat će se odredbe Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), Zakona o općoj sigurnosti proizvoda ("Službeni glasnik BiH", broj 45/04) te odgovarajuće odredbe zakona kojima se uređuju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini. U slučaju nedoumice ili sukoba odredbi, primjenjivat će se odredba koja pruža veći stepen zaštite potrošačima.

Subjekti odgovorni za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini su:

- a) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo);
- b) Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH;
- c) Vijeće za zaštitu potrošača BiH;
- d) Konkurencijsko vijeće BiH;
- e) nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH;
- f) Ured za konkurenciju i zaštitu potrošača u Federaciji BiH i Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: UKZP entiteta);
- g) udruženja potrošača;
- h) obrazovne institucije i mediji;
- i) inspekcijски i drugi organi u skladu sa zakonom.

Nadzor nad provođenjem ovog Zakona obavljaju nadležni organi naprijed pomenuti u tačkama od a) do e) i i) Zakona, u skladu s ovlaštenjima utvrđenim posebnim zakonima i drugim propisima.

Institucije i udruženja gore pomenuta, osim onih pod tačkom h), ovlašteni su da pokrenu postupak pred nadležnim sudom za donošenje odgovarajućeg akta koji je u suprotnosti sa zakonom, a koji šteti zajedničkim interesima potrošača.

Nadležni sud će svojim aktom narediti prestanak bilo kakvog čina ili prakse koji su u suprotnosti s odredbama ovog Zakona ili drugih propisa, a koji štete zajedničkim interesima potrošača.

Procedure alternativnog rješavanja sporova uspostaviti će ovlaštena tijela za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini čija će zadatka biti rješavanje potrošačkih tužbi.

Za nepoštivanje odredaba ovog Zakona predviđene su i novčane kazne od do 8.000,00 KM u zavisnosti od težine prekršaja i za.

Nadležni organi donijet će propise za provođenje ovog Zakona kao i za provođenje relevantnih preporuka Evropske komisije u oblasti zaštite potrošača, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

## ***Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH***

Ovim se zakonom uređuje nadzor proizvoda stavljenih na tržište BiH, utvrđuju opšta načela i uspostavlja sistem nadzora nad tržištem, njegova organizacija i funkcionisanje, te obaveze i odgovornosti proizvođača i distributera u sistemu nadzora nad tržištem.

Zakonom su definisani i osnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu: proizvod, siguran proizvod, opasan proizvod, ozbiljan rizik, proizvođač, distributer, povlačenje proizvoda, sprječavanje distribucije, stavljanje proizvoda na tržište, stavljanje proizvoda u upotrebu, tehnički propis i nadzor nad tržištem.

Ovim zakonom se, u svrhu osiguranja funkcionalnog i učinkovitog sistema nadzora nad tržištem, obavljanja tehničkih, koordinacijskih i drugih poslova utvrđenih zakonom, te poslova čije obavljanje proističe iz međunarodnih pravnih akata koji obavezuju BiH, osniva **Agencija za nadzor nad tržištem BiH**.

## ***Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda***

Ovim zakonom se uređuje opšta sigurnost proizvoda koji se stavljaju na tržište BiH. Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na proizvode čiji su sigurnosni zahtjevi uređeni posebnim zakonom ili podzakonskim aktom u mjeri u kojoj rizici i vrste rizika za taj proizvod nisu predmet reguliranja posebnog zakona ili podzakonskog akta.

Nadzor nad primjenom ovog zakona obavljat će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i odgovarajuća ministarstva entiteta u pogledu nadzora i kontrole nad pojedinim proizvodima i skupinama proizvoda.



## ***Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti***

Ovim zakonom se uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja usklađenosti s propisanim zahtjevima i priznavanje dokumenata o usklađenosti i znakova usklađenosti izdatih u inostranstvu. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će, u cilju usklađivanja tehničkih propisa u Bosni i Hercegovini s direktivama Evropske unije, na prijedlog Komiteta za tehničke propise BiH, donijeti tehničke propise.

Evidenciju imenovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti i oznake usklađenosti vodi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

U Bosni i Hercegovini se priznaju dokumenti o usklađenosti i oznake usklađenosti izdate u inostranstvu ako su sačinjeni na osnovu međunarodnih ugovora o međusobnom priznavanju dokumenata iz oblasti usklađenosti, koje je potpisala BiH.

## ***Zakon o javnim nabavkama BiH***

Ovim zakonom se uspostavlja sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, prava, dužnosti i odgovornosti učesnika u postupcima nabavke i postupak kontrole javnih nabavki. Javna nabavka se odnosi na nabavku roba, usluga i radova, a provode je «ugovorni organi» iz člana 3. ovog zakona u skladu sa pravilima utvrđenim u ovom zakonu i pratećim podzakonskim aktima.

Ovim zakonom je osnovana Agencija za javne nabavke kao samostalna upravna organizacija, sa sjedištem u Sarajevu i dvije filijale, u Mostaru i Banja Luci, a osnovan je i Ured za razmatranje žalbi, kao samostalna upravna organizacija, u ulozi drugostepenog organa u slučaju povrede zakona i drugih podzakonskih akata koji regulišu javne nabavke. Uloge Agencije i Ureda su da se osigura pravilno provođenje ovog zakona. Detaljne nadležnosti Agencije i Ureda regulisani su podzakonskim aktima.

## INDIREKTNI POREZI

### ***Zakon o sistemu indirektog oporezivanja u BiH***

Zakonom o sistemu indirektog oporezivanja **uspostavljena je Uprava za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini** kao jedini organ u Bosni i Hercegovini koji je nadležan za provođenje zakonskih propisa o indirektnom oporezivanju i uređuje jedinstveno provođenje indirektnih poreza na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kako u sistemu naplate tako i raspodjele indirektnog poreza.

U smislu ovog zakona pojam «indirektni porez» odnosi se na uvozne i izvozne dažbine, akcize, porez na dodanu vrijednost i sve druge poreze zaračunate na robu i usluge, uključujući i porez na promet i putarine.

### ***Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje***

Ovim zakonom reguliše se nadležnost, organizacija, rukovođenje Upravom za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: UIO), prava i dužnosti zaposlenih, upravljanje ljudskim potencijalima i druga pitanja.

UIO je samostalna upravna organizacija, s pravima i dužnostima utvrđenim ovim zakonom, Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini i drugim zakonima kojima se uređuje indirektno oporezivanje.

Sjedište UIO je u Banjoj Luci.

UIO je ovlašćen za primjenu i sprovođenje zakonskih propisa o indirektnom oporezivanju kao i donošenje podzakonskih akata u vezi sa indirektnim oporezivanjem.

Propisi o indirektnom oporezivanju ne mogu se tumačiti primjenom analogije, osim ako to zakonom nije izričito predviđeno.

UIO može davati mišljenje obvezniku indirektnih poreza u vezi sa bitnim pitanjima koja se odnose na indirektno oporezivanje, u skladu sa postupkom propisanim Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja.

Za obveznike indirektnih poreza vodi se jedinstveni registar, a obveznici indirektnih poreza dužni su da se registruju na način i u roku koji je utvrđen zakonom i podzakonskim aktom. UIO izdaje uvjerenje o registraciji/upisu sa identifikacijskim brojem.

Poslove iz svoje nadležnosti UIO vrši u sjedištu uprave (u daljem tekstu: Središnji ured), regionalnim centrima, koji se nalaze u Banjoj Luci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli i drugim organizacionim jedinicama.

## ***Zakon o postupku indirektnog oporezivanja***

Ovim zakonom uređuje se postupak utvrđivanja, naplate i kontrole indirektnih poreza i poreski prekršaji. Postupak indirektnog oporezivanja primjenjuje se na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Postupak indirektnog oporezivanja primjenjuje se na strance i na lica koja nemaju stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini samo ako je to potrebno, s ciljem poštivanja obaveza iz međunarodnih sporazuma kojima je pristupila Bosna i Hercegovina i gdje se primjenjuje princip međunarodnog reciprociteta.

UIO je obavezan osigurati jedinstvenost u primjeni propisa o indirektnim porezima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

**Postupci indirektnog oporezivanja pokreću se** po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke prijavom, ispravom, obavještenjem, zahtjevom ili bilo kojim drugim sredstvom propisanim u zakonu o indirektnim porezima.

**Kontrola indirektnih poreza** vrši se provjerom knjiga, evidencija, spisa, faktura, vaučera, korespondencije od važnosti za indirektno oporezivanje, računarskih baza podataka, programa, evidencija ili spisa koji se odnose na privredne djelatnosti, kao i provjerom dobara ili bilo kojih

podataka koje bi UIO trebalo da zna ili koji bi bili potrebni za postupanje u skladu s obavezama plaćanja indirektnih poreza.

**Prekršaj indirektnih poreza** je cjelokupno ili djelimično nepoštovanje obaveze plaćanja obaveza po osnovu indirektnih poreza u zakonu utvrđenim rokovima za svaki indirektni porez.

Protiv svakog prvostepenog rješenja koje donese UIO ili radnji koje utiču na pravni status lica, izuzev razreza koji su sačinjeni umjesto poreskih prijava indirektnih poreza koje nisu dostavljene u zakonom ostavljenom roku, **može se podnijeti žalba** u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja, osim ako ovim ili bilo kojim drugim zakonom koji se odnosi na indirektnu poreze nije drugačije propisano. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja osim u izuzetnim slučajevima.

Prvostepenu odluku po žalbi donosi prvostepeni organ UIO koji je donio rješenje, u roku od mjesec dana od dana podnošenja žalbe. Protiv rješenja koje je donio prvostepeni organ po žalbi, poreski obveznik ima pravo žalbe drugostepenom organu i po njoj u drugom stepenu odlučuje direktor UIO u roku od tri mjeseca od dana prijema žalbe.

Protiv rješenja drugostepenog organa može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog odjela Suda Bosne i Hercegovine.

Obveznici indirektnih poreza i njihovi nasljednici imaju **pravo povrata** neosnovano plaćenog iznosa uplaćenog UIO, uz zakonsku kamatu, ako nije proteklo više od pet godina od uplate neosnovanog iznosa.

## ***Zakon o porezu na dodanu vrijednost***

Ovim zakonom je uvedena obaveza i regulisan sistem poreza na dodanu vrijednost na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) sa početkom primjene od 01.01.2006.godine.

Ovaj porez se plaća na promet dobara i usluga koje poreski obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti izvrši na teritoriji BiH uz naknadu i uvoz dobara u BiH.

**Poreski obveznik** je svako lice čiji ukupan promet dobara ili usluga u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će preći iznos od **50.000,00 KM**. Svako takvo lice je dužno da podnese zahtjev za registraciju. Oblik i sadržaj zahtjeva za registraciju podnosi UIO koja vodi jedinstveni registar poreskih obveznika.

Obveznik koji nema sjedište u Bosni i Hercegovini, a koji vrši promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, registruje se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u Bosni i Hercegovini, a UIO može dati odobrenje i za dobrovoljnu registraciju

**PDV se obračunava, naplaćuje i plaća** na mjestu prometa dobrima i uslugama, a Bosna i Hercegovina smatra se jednim mjestom za vršenje prometa.

**Poreska obaveza na promet dobara nastaje** (u zavisnosti o prometu kojeg se dobra radi) u momentu: otpreme ili početka prevoza dobra primaocu ili trećem licu, preuzimanja vlasništva nad dobrima od strane primaoca u slučaju ugradnje ili montaže, prenosa prava raspolaganja na dobrima primaocu, očitavanja stanja primljene vode, električne energije, gasa ili toplotne energije s ciljem obračuna potrošnje; uvoza dobara u carinsko područje Bosne i Hercegovine.

**Poreska obaveza na pružanje usluga nastaje** u momentu kada je izvršeno pojedinačno pružanje usluge.

Ako se za pružanje usluga izdaju periodične fakture, za promet usluga smatra se da je završen posljednjeg dana perioda za koji se izdaje faktura.

**Poreska osnovica** je oporezivi iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik primi ili treba da primi **za isporučena dobra ili pružene usluge**, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Poreska osnovica **kod uvoza dobara** u Bosnu i Hercegovinu je vrijednost tih dobara utvrđena u skladu sa carinskim propisima.

Kod uvoza dobara koje je obveznik privremeno izvezero radi popravke, prerade, dorade ili druge obrade izvan Bosne i Hercegovine, osnovicu čini vrijednost te popravke, prerade, dorade ili druge obrade.

**Standardna stopa** PDV-a na oporezivi promet dobara i usluga i uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu iznosi **17%**, ali je propisano oslobađanje ili nulta stopa za izvjestan broj prometa dobara ili usluga u oblasti djelatnosti od javnog interesa, finansijske ili novčane usluge, dio uvoza i uvoza dobara, kod međunarodnog prevoza, diplomatske i međunarodne institucije te posebna oslobodađanja.

PDV se obračunava **mjesečno**, na osnovu ukupnog prometa dobara ili usluga iskazanih u fakturama u tom vremenskom periodu. Prijava se podnosi do 10- og u mjesecu.

Oblik i sadržaj prijave za PDV propisuje UIO prema propisima donijetim prema ovom zakonu.

**U vezi sa izgradnjom nepokretne imovine** obaveza plaćanja PDV-a prebacuje se na lice kojem je izvršen promet u vezi sa izgradnjom te imovine (Posebna šema).

**Nadzor obračunavanja, plaćanja i naplate** PDV-a vrši UIO, u skladu s posebnim zakonom.

Kod uvoza robe, obračunavanje, naplaćivanje i plaćanje PDV-a nadzire UIO u skladu sa carinskim propisima kao da PDV predstavlja uvoznu carinsku dažbinu.

Zakonom su predviđene **novčane kazne za prekršaje** u iznosima koji zavise od učinjenog prekršaja iznose 50% iznosa neplaćenog ili pogrešno obračunatog poreza, s tim da ne mogu biti manje od 100,00 KM, a za nevođenje ili nečuvanje knjiga propisana je kazna u rasponu od 300,00 do 10.000,00 KM. U istim iznosima novčane kazne plaća i odgovorno lice koje radi za pravno lice.

Zakonom je predviđen i žalbeni postupak za reviziju rješenja UIO, a nezadovoljna stranka, u slučaju nepovoljnog rješenja može se žaliti Osnovnom sudu za prekršaje a zadnja je instanca Vrhovni sud.

**Danom primjene ovog zakona - 01.01.2006.godine, prestaju važiti entitetski zakoni o porezu na promet proizvoda i usluga, odnosno o akcizama i porezu na promet kao i odgovarajući zakoni u Brčko Distriktu.**

U Aneksu 1. uz ovaj zakon precizirane su kategorije umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta i antikviteta.

### ***Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda***

Ovim zakonom regulira način uplate indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za koje je odgovorna Uprava za indirektno oporezivanje, pravila za vođenje jedinstvenog računa za prikupljanje indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, doznačavanje i raspodjela prikupljenog prihoda Bosni i Hercegovini, entitetima i Distriktu Brčko. Reguliraju se i knjigovodstvene evidencije za jedinstveni račun, informiranje u pogledu prikupljanja, doznačavanja i raspodjele prikupljenog prihoda i godišnja nezavisna eksterna revizija o prikupljanju i raspodjeli prihoda.

Ovim zakonom se osigurava prikupljanje svih prihoda za koje je odgovorna UIO, kao i saradnja između UIO, države, entiteta i Distrikta Brčko u pogledu doznačavanja i raspodjele prikupljenih prihoda. Ovaj zakon se primjenjuje od 01.01.2005.godine.

### ***Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza***

Ovim zakonom je uređen postupak po kojem Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: UIO) prinudnim putem naplaćuje indirektnu poreze i ostale prihode i takse (u daljnjem tekstu: dugovanja).



Dugovanja po osnovu indirektnih poreza koja se naplaćuju prema odredbama ovog zakona su dugovanja određena Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04) i Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", broj 55/04).

Zakon o upravnom postupku Bosne i Hercegovine i opšte odredbe upravnih propisa Bosne i Hercegovine ne primjenjuju se na postupke prinudne naplate.

UIO je jedini organ nadležan da vodi i rješava sve predmete u postupku prinudne naplate.

Postupak prinudne naplate može se privremeno ili trajno obustaviti samo u slučajevima i pod uslovima propisanim ovim zakonom i Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja.

## ***Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini***

Cilj ovog zakona je utvrđivanje načina registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, te usaglašavanje ovog zakona i zakona entiteta i Brčko Distrikta s propisima EU kreiranjem jedinstvene identifikacije poslovnih subjekata.

Zakon je koncipiran tako da utvrđuje brz i jednoobrazan postupak registracije poslovnih subjekata na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji je primjenjiv na sve poslovne subjekte osnovane u Bosni i Hercegovini, kako od strane domaćih tako i od stranih pravnih i fizičkih lica. Primjena ovog zakona počinje najmanje 180 dana od dana njegovog stupanja na snagu a zakon je stupio na snagu 18.09.2004.godine.

## ***Odluka o osnivanju i radu predstavništva stranih osoba u Bosni i Hercegovini***

Ovom Odlukom su propisani uvjeti za osnivanje i rad predstavništva stranih osoba u Bosni i Hercegovini. Odlukom je određeno da se predstavništvo osniva radi :

- istraživanja tržišta,
- obavljanja propagandnih i informativnih poslova i
- predstavljanja.

Predstavništvo ne može zaključivati ugovore u ime osnivača predstavništva osim predstavništva stranih avioprevoznika, u skladu sa međudržavnim ugovorima i međunarodnim konvencijama koje je zaključila Bosna i Hercegovina.

Predstavništva su sastavni dio stranog lica i nemaju status pravnog lica

Predstavništvo se upisuje u Registar predstavništva stranih lica u Bosni i Hercegovini koji se vodi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

## ***Uredba o zastupanju stranih lica u Bosni I Hercegovini***

Ovom Uredbom su regulirani poslovi:

- zastupanja stranih lica,
- prodaje strane robe sa konsignacionih skladišta,
- servisiranje i održavanje uvezenih i trajnih dobara za ličnu potrošnju,

**Ugovor o zastupanju** može poduzeće ili drugo pravno lice zaključiti sa stranim licem, ukoliko je registrirano za obavljanje ovih poslova.

Zastupanjem se podrazumijevaju poslovi koje zastupnik obavlja u ime i za račun stranog lica u smislu propisanih odredbi iz Ugovora o zastupanju.

Ugovori se zaključuju za kompletan ili djelomičan program stranog proizvođača ili trgovca, važe za područje BiH i važe najmanje godinu dana.

Ako su predmet Ugovora oprema ili trajna roba za ličnu potrošnju Ugovor mora sadržavati odredbe o servisu, snabdijevanju rezervnim dijelovima i pribora za održavanje u garantnom i vangarantnom roku.

**Ugovor o vršenju servisnih usluga** zaključuje se između ugovornih strana koje su prethodno sklopile Ugovor o zastupanju ili konsignaciji i odnosi se na robu koja je plasirana preko zastupnika ili konsignatera.

### **Ugovor o prodaji strane robe sa konsignacionih skladišta**

Prodaju robe sa konsignacionog skladišta može vršiti poduzeće koje je registrirano za poslove zastupanja u vanjskotrgovinskom prometu, na osnovu posebno sklopljenog Ugovora sa stranim licem.

Ukoliko su predmeti ugovora robe za čije korištenje je neophodno osiguravanje servisa, potrošnog materijala, rezervnih dijelova ili pribora za tehničko održavanje u garantnom i vangarantnom roku, takve odredbe je obavezno ugraditi u Ugovor.

Posebnim propisima je regulirano koje robe se mogu prodavati na konsignacionim skladištima.

Registracija Ugovora o zastupanju, konsignacionim skladištima i servisiranju vrši se u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

# **PROPISI NA NIVOU ENTITETA I DISTRIKTA BRČKO**

## ***Zakoni o privrednim društvima / preduzećima***

Ovim Zakonima se uređuje osnivanje, oblici organiziranja, poslovanje, upravljanje i prestanak rada privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko.

Prema **Zakonu o privrednim društvima Federacije BiH**, društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti.

Privredno društvo mogu osnovati

- domaća i strana fizička i pravna lica

Oblici osnivanja su:

- **DIONIČKO DRUŠTVO (d.d.)**

Osniva se Ugovorom ili odlukom o osnivanju. Osnivači (jedan ili više) su obavezno dioničari. Dioničko društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.

Visina osnivačkog kapitala dioničarskog društva iznosi najmanje 50.000 KM.

Dionička društva mogu biti otvorena i zatvorena u zavisnosti od ispunjavanja određenih kriterija.

- **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.)**

Osniva se Ugovorom koji zaključuju osnivači ili Odlukom ukoliko društvo osniva samo jedan osnivač.

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću iznosi najmanje 2.000 KM bez obzira da li se radi o jednom ili više osnivača.

## • **DRUŠTVO SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU (d.n.o.)**

Osniva se Ugovorom najmanje dva lica koja su neograničeno solidarno odgovorna za obaveze društva. Ulozi članova postaju imovina društva, a vrijednosti uloga se utvrđuju ugovorom.

## • **KOMANDITNO DRUŠTVO (k.d.)**

Osniva se ugovorom kojim se utvrđuje vrsta i iznos uloga svakog člana. U komanditnom društvu “komplementari” (jedan ili više članova) odgovaraju za obaveze društva neograničeno cjelokupnom svojom imovinom, a “komanditori” (jedan ili više članova) odgovaraju za obaveze samo do visine njihovih uloga upisanih u sudski registar.

Zakon o privrednim društvima FBiH utvrdio je način i postupak za osnivanje privrednog društva ovisno o obliku organiziranja za koji se osnivač/i odlučio/e.

U postupku osnivanja potrebno je:

- donijeti akt o osnivanju (Odluku ili Ugovor);
- podnijeti prijavu za upis u sudski registar ;
- izvršiti registriranje i evidentiranje kod državnih organa;

Ukoliko su osnivači strane fizičke ili pravne osobe potrebno je:

1. kod nadležnog ministarstva dobiti suglasnost za lokaciju poslovnog prostora;
2. dobiti suglasnost na osnivački akt (u Federalnom ministarstvu trgovine);
3. izvršiti upis u jedinstveni registar poduzeća kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;

Izmjenama Zakona krajem 2008.g. uvode se slijedeći oblici povezivanja društava:

- vladajuće i zavisno društvo,
- društvo sa uzajamnim učešćem,
- holding,
- koncern i
- poslovna udruženja (konzorcij, franšizing, zajednica društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul i drugi)



Za nepoštivanje zakonskih propisa zakonom su propisane novčane kazne, u zavisnosti od težine prekršaja od 200,00 do 15.000,00 KM.

Prema **Zakonu o privrednim društvima u Republici Srpskoj** koji stupa na snagu 01.07.2009. privredno društvo je pravno lice koje osnivaju pravna i fizička lica radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja dobiti. Ovim zakonom uređuje se osnivanje privrednih društava, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promjene i promjene pravne forme privrednih društava) i likvidacija privrednih društava. Pravne forme privrednih društava su:

- **ortračko društvo**

Privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih ili pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene djelatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. O.d. odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. Pravni odnosi između ortaka i ortaka sa ortočkim društvom uređuju se osnivačkim aktom i ugovorom ortaka društva, ako takav ugovor postoji.

- **komanditno društvo**

Privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih ili pravnih lica u svojstvu ortaka, radi obavljanja određene djelatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze (komplementar) a najmanje jedno lice snosi rizik do visine svog ugovorenog uloga (komanditor). Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom. Pored osnivačkog akta, k.d. može imati i ugovor ortaka društva kojim se određuje poslovanje društva i upravljanje.

- **društvo sa ograničenom odgovornošću**

Privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene djelatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom D.o.o. odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. Društvo može imati najviše 50 članova. Pored osnivačkog akta, d.o.o. može imati i ugovor članova društva kojim se uređuje naročito poslovanje društva i upravljanje. Novčani dio osnovnog kapitala na dan uplate iznosi najmanje 2.000,00 KM. Član d.o.o. stiče udio u osnovnom kapitalu društva srazmjerno vrijednosti uloga.

- akcionarsko društvo

Privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica, u svojstvu akcionara radi obavljanja određene djelatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podijeljen na akcije. A.d. odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. A.d. pored osnivačkog akta može imati i statut kojim se bliže uređuje poslovanje i upravljanje društvom. A.d. može biti organizovano kao otvoreno i zatvoreno. Visina novčanog uloga osnovnog kapitala kod zatvorenog društva iznosi 20.000,00 KM a otvorenog 50.000,00 KM

Za nepoštivanje zakonskih propisa zakonom su propisane novčane kazne, u zavisnosti od težine prekršaja, od 200,00 do 15.000,00 KM.

**Zakon o preduzećima Distrikta Brčko**, je specifičan, ima riješene odnose i institute na savremen način, ali sa kombinacijom regulative iz odgovarajućih zakona Zakona Republike Srpske i Federacije BiH. Ovaj zakon pod preduzećem podrazumijeva pravnu osobu, koja samostalno na tržištu obavlja djelatnosti radi sticanja dobiti dok je poduzetnik fizička osoba koja samostalno na tržištu obavlja djelatnosti radi sticanja dobit. Ovim zakonom uređuje se osnivanje, pravni status, upravljanje i prestanak preduzeća kao i početak obavljanja djelatnosti, pravni status i prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika i njihovih podružnica u Brčko Distriktu BiH.

Oblici preduzeća su:

- društvo sa neograničenom odgovornošću,

Društvo dva ili više lica koja za obaveze odgovaraju cjelokupnom svojom imovinom. Društvo se osniva ugovorom između članova društva.

- komanditno društvo

Društvo u kojem jedan ili više članova odgovara za obaveze društva cjelokupnom svojom imovinom (komplementar), a jedan ili više članova odgovaraza obaveze društva samo do iznosa njihovih uloga upisanih u registar (komanditor). Prava i obaveze društva u međusobnim odnosima utvrđuju se ugovorom o osnivanju društva.

- dioničko društvo

Društvo jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba čiji je osnovni kapital (dionički kapital) podijeljen na dionice. D.D. odgovara za obaveze prema povjericima cjelokupnom imovinom. Dioničari ne snose odgovornost prema povjericima za obaveze društva. Minimalni nominalni iznos osnovnog kapitala je 15.000,00 KM.

- društvo sa ograničenom odgovornošću

Društvo jedne ili više fizičkih ili pravnih lica čiji se osnovni kapital sastoji od osnovnih uloga članova. Ulozi mogu biti različitih vrijednosti

- Invalidska preduzeća se osnivaju u oblicima kao prethodna četiri čiji ukupan broj zaposlenih u toku cijele poslovne godine uključuje najmanje 40% lica sa umanjenom radnom sposobnošću. Vlada odobrava osnivanje invalidskog preduzeća.
- javna preduzeća osniva Vlada kao dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću za vršenje poslova od javnog interesa.

Za nepoštivanje zakonskih propisa zakonom su propisane novčane kazne, u zavisnosti od težine prekršaja od 200,00 do 30.000,00 KM.

## ***Zakoni o bankama***

Bankarsko poslovanje i ostala pitanja iz tog domena regulirana su zakonima i propisima na nivou entiteta i Brčko Distrikta.

**Zakon o bankama Federacije BiH, Zakon o bankama Republike Srpske i Zakon o bankama Brčko Distrikta** reguliraju osnivanje, organizaciju, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak postojanja pravnih lica koje obavljaju aktivnosti primanja novčanih depozita, davanja kredita, kao i druge aktivnosti u skladu sa ovim zakonima.

Banka se osniva i posluje kao **dioničko (akcionarsko) društvo** (u R. Srpskoj trebaju biti barem 2 osnivača).

**Agencije za bankarstvo** entiteta – Federacije BiH i Republike Srpske (dalje u tekstu 'Agencije'), odnosno **Ured za bankarstvo** Brčko Distrikta, izdaju dozvole za obavljanje bankarske djelatnosti po prijemu pismenog zahtjeva od jednog ili više osnivača banke. Dobijanje dozvole (licence) je preduvjet za upis u Sudski registar. Dozvola također određuje obim aktivnosti koje banka može obavljati.

Minimalni iznos osnivačkog kapitala i najniži iznos neto depozita koji banka mora održavati ne smije biti manji 15 miliona KM.

Agencije izdaju dozvole za otvaranje filijala i predstavništava bankama čiji se glavni ured nalazi van datog entiteta. Filijale i predstavništva se ne smatraju pravnim licima, izuzev u slučaju kada su ih osnovale strane banke koje imaju status pravnog lica.

Agencije izdaju dozvole za poduzimanje svih važnih radnji vezano za: promjene u strukturi glasačkih prava fizičkih i pravnih lica i njihovog udjela u kapitalu banke, statusne promjene, promjene u Osnivačkom aktu i Statutu banke, promjene imena i sjedišta banke, itd.

Organi uprave banke su: Skupština dioničara, Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor banke.

## ZAKONI O DIREKTNIM POREZIMA

Direktni porezi u Bosni Hercegovini nisu na jedinstven način riješeni u entitetima i Brčko Distriktu.

U FEDERACIJI na entitetskom nivou regulisani:

- porez na dohodak - Zakonom o porezu na dohodak 10% (čl.9) i
- porez na dobit – Zakonom o porezu na dobit 10% (čl.30)
- ostali direktni porezi regulisani su kantonalnim propisima;

U REPUBLICI SRPSKOJ na entitetskom nivou su regulisani svi direktni porezi:

- porez na dohodak – Zakonom o porezu na dohodak 8% (čl.4.)
- porez na dobit – Zakonom o porezu na dobit 10% (čl.20.)
- porez na imovinu – Zakon o porezima na imovinu
- porez na nepokretnosti – Zakon o porezu na nepokretnosti (od 0,05-0,50% od procijenjene vrijednosti nepokretnosti – čl.8.)
- porez na dobitke od igara na sreću – Zakon o igrama na sreću (čl.102. – 15% na dio dobitka preko 1.000,00 KM)
- porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara

U BRČKO DISTRIKTU direktni porezi su regulisani jedinstveno i to:

- porez na dohodak i dobit fizičkih i pravnih lica– Zakonom o porezu na dohodak 10% (čl.10)
- porez na nekretnine – Zakonom o porezu na nekretnine (od 0,05-1% od tržišne vrijednosti nekretnine – čl.7.)

## ***Korisne adrese***

### **VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE**

Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo  
Tel: (+387 33) 663 370, 202 809, 663 631  
Fax: (+387 33) 214 292, 202 649, 662 632  
E-mail: [cis@komorabih.ba](mailto:cis@komorabih.ba)  
<http://www.komorabih.ba>

### **ADRESAR INSTITUCIJA U BIH:**

<http://www.adresar.ads.gov.ba>

### **Izdavači zakona i propisa:**

#### **JP NIO SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE**

Magribija 3, 71000 Sarajevo,  
Tel/Fax: (+387 33) 554 570, 554 110  
E-mail : [pretplata@slist.ba](mailto:pretplata@slist.ba)  
<http://www.slist.ba>

Izdaje: «Službeni glasnik Bosne i Hercegovine»  
« Službeni glasnik Bosne i Hercegovine – Posebno izdanje o  
međunarodnim ugovorima»  
«Službene novine Federacije BiH»  
«Službene novine Kantona Sarajevo»

#### **JP SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE**

Pave Radana 32a, 78000 Banja Luka  
Tel: (+387 51) 302 708  
Fax: (+387 51) 302 708, 312 002  
E-mail: [slglasnikrs@blic.net](mailto:slglasnikrs@blic.net)  
<http://www.slglasnik.org>  
Izdaje:«Službeni glasnik Republike Srpske»

**Registracija stranih kompanija / ulaganja:**

**MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH  
ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE**

Odjel za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja

Musala 9, 71000 Sarajevo

Tel: (+387 33) 663 863

Fax: (+387 33) 220 546

<http://www.mvteo.gov.ba>

**ADVOKATSKA KOMORA FEDERACIJE BIH**

Obala Kulina bana 6

Tel: (+387 33) 261 090

Fax: (+387 33) 261 091

<http://www.advokatskakomfbih.ba>

**ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE**

Kninska 7, 78000 Banjaluka

Tel/Fax: (+387 51) 215 992

E-mail: [info@advokatska.com](mailto:info@advokatska.com)

<http://www.advokatska.com>

**Registracija prava industrijske svojine, autorskih i srodnih prava:**

**INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BIH**

Hamdije Čemerlića 2/7, 71000 Sarajevo

Tel: (+387 33) 652 765

Fax: (+387 33) 652 757

E-mail: [info@ipr.gov.ba](mailto:info@ipr.gov.ba)

<http://www.ipr.gov.ba>

**INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH**

Vojvode Radomira Putnika 34, 71123 Istočno Sarajevo

Tel: (+387 57) 310 560

Fax: (+387 57) 310 575

E-mail: [stand@bas.gov.ba](mailto:stand@bas.gov.ba)

<http://www.bas.gov.ba>

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH  
Dolina 6, 71000 Sarajevo  
Tel: (+387 33) 442 151  
Fax: (+387 33) 714 711  
E-mail: [info@met.gov.ba](mailto:info@met.gov.ba)  
<http://www.met.gov.ba>

**Pitanja konkurencije:**

**KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE**

Radićeva 8, 71000 Sarajevo  
Tel (+ 387 33) 251 406, Fax 251 408  
<http://www.kontakt@bihkonk.gov.ba>

**Javne nabavke**

**AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE**

Radićeva 8, 71000 Sarajevo  
tel: 033 251 593  
fax: 033 251 595  
E-mail: [office@javnenabavke.ba](mailto:office@javnenabavke.ba)  
[kontakt@javnenabavke.ba](mailto:kontakt@javnenabavke.ba)  
<http://www.javnenabavke.ba>

**Bankarsko poslovanje:**

**AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BIH**

Koševo 3, 71000 Sarajevo  
Tel: (+387 33) 721 400  
Fax: (+387 33) 668 811  
E-mail: [public@fba.ba](mailto:public@fba.ba)  
<http://www.fba.ba>

**AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE**

Vase Pelagića bb, 78000 Banjaluka  
Tel: (+387 51) 218 112  
Fax: (+387 51) 216 665  
E-mail: [office@abrs.ba](mailto:office@abrs.ba)  
<http://www.abrs.ba>



**Poreski sistem:**

**MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE**

Trg BiH 1, 71000 Sarajevo

Tel/: (+387 33) 205 345 Fax: (+387 33) 471 822

E-mail: [trezorbih@trezorbih.gov.ba](mailto:trezorbih@trezorbih.gov.ba)

<http://www.trezorbih.gov.ba>

**UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI -  
SJEDIŠTE**

Bana Milosavljevića bb, 78000 Banja Luka

Tel: (+387 51) 335 100

Fax: (+387 51) 335 101

<http://www.uino.gov.ba>

**MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERACIJE BIH  
PORESKA UPRAVA FEDERACIJE BIH – SJEDIŠTE**

Husrefa Redžića 4, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: (+387 33) 209 051

E-mail: [info@pufbih.ba](mailto:info@pufbih.ba)

<http://www.pufbih.ba>

**MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE  
PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE – SJEDIŠTE**

Bana Milosavljevića 4, 78000 Banja Luka

Tel: (+387 51) 217 841

Fax: (+387 51) 300 199

E-mail: [kontakt@poreskaupravors.org](mailto:kontakt@poreskaupravors.org)

<http://www.poreskaupravors.org>

## *Indeks*

| <b>Str.<br/>(u ovoj<br/>brošuri)</b> | <b>ZAKON / PROPISI</b>  | <b>NIVO KOMPETENCIJE</b>     | <b>REFERENCA</b>  |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
| 6                                    | Zakon o vanjskotrgovinskoj politici   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 7/98, 35/04   |
| 9                                    | Zakon o carinskoj politici BiH<br>Odluka o provedbenim propisima Zakona<br>o carinskoj politici BiH | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 57/04<br>Službeni glasnik BiH, br. 63a/04   |
| 12                                   | Zakon o carinskoj tarifi BiH<br><br>Odluka o usaglašavanju i utvrđivanju<br>carinske tarife BiH     | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 31/02,<br>32/04,48/05,76/07<br>Službeni glasnik BiH, br. 91/05, 1/07  |
| 13                                   | Zakon o politici direktnih stranih ulaganja   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 17/98, 13/03<br>Zakon o stranim ulaganjima Federacije BiH,<br>Službene novine Federacije BiH, br. 61/01,<br>50/03<br>Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske,<br>Službeni glasnik RS, br. 25/02 i 24/04 |
| 16                                   | Zakon o slobodnim zonama  | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 3/02 i 13/03  |
| 18                                   | Zakon o koncesijama BiH   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 32/02   |

|    |  |                              |   |
|----|--|------------------------------|---|
| 20 | Zakon o konkurenciji<br>Pravilnici<br>Odluka o utvrđivanju relevantnog tržišta | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 48/05<br>Službeni glasnik BiH 18/06<br>Službeni glasnik BiH, br. 1/05 |
| 23 | Zakon o industrijskom vlasništvu u BiH   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 3/02, 29/02   |
| 24 | Zakon o autorskim pravima i drugim<br>srodnim pravima u BiH                    | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 7/02, 29/02   |
| 25 | Zakon o osnivanju Instituta za<br>intelektualno vlasništvo BiH                 | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 43/04   |
| 27 | Zakon o osnivanju Instituta za<br>mjeriteljstvo/metrologiju BiH                | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 43/04   |
| 28 | Zakon o osnivanju Instituta za<br>standardizaciju BiH                          | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 44/04   |
| 29 | Zakon o zaštiti potrošača u BiH  | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 25/06   |
| 31 | Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 45/04   |
| 32 | Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda  | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 45/04   |
| 33 | Zakon o tehničkim zahtjevima za<br>proizvode i ocjenjivanje usklađenosti u BiH | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 45/04   |
| 34 | Zakon o javnim nabavkama BiH   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 49/04, 19/05, 52/05<br>24/06, 70/06                                   |
| 35 | Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja<br>u BiH                              | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 44/03,52/04   |

|    |  |                              |  |
|----|--|------------------------------|--|
| 35 | Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje  | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 89/05  |
| 35 | Zakon o postupku indirektnog oporezivanja  | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 89/05,   |
|    | Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 89/05,   |
|    | Zakon o porezu na dodanu vrijednost<br>Pravilnik o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost<br>Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 9/05,35/05,<br>Službeni glasnik BiH, br. 38/05, 67/05,<br><br>Službeni glasnik BiH, br. 93/05, 21/06, 60/06,<br>6/07 35/08 |
|    | Zakono uplatama na jedinstveni račun i raspodjelu prihoda  | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 55/04  |
| 42 | Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 42/04  |
| 43 | Odluka o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u BiH   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 15/03  |
| 44 | Uredba o predstavljanju stranih lica u BiH   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 4/96   |
|    | Uputstvo o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje   | Država - Bosna i Hercegovina | Službeni glasnik BiH, br. 1/07   |
| 47 | Zakon o privrednim društvima Federacije BiH  | Entitet - Federacija BiH     | Službene novine Federacije BiH, br. 23/99,<br>45/00, 2/02, 6/02, 29/03,  |
| 47 | Zakon o preduzećima Republike Srpske   | Entitet - R.Srpska           | Službeni glasnik RS, br. 24/98,62/02, 38/03,<br>97/04,   |

|    |  |                          |   |
|----|--|--------------------------|---|
| 47 | Zakon o preduzećima Brčko Distrikta  | Distrikt - Brčko         | Službeni glasnik Brčko Distrikta, br. 11/01   |
| 52 | Zakon o bankama Federacije BiH   | Entitet - Federacija BiH | Službene novine Federacije BiH, br. 39/98, 32/00, 48/01, 41/02, 58/02 i 28/03                                     |
| 52 | Zakon o bankama Republike Srpske   | Entitet - R.Srpska       | Službeni glasnik RS, br. 44/03  |
| 52 | Zakon o bankama Brčko Distrikta  | Distrikt - Brčko         | Službeni glasnik Brčko Distrikta, br. 5/03  |
| 53 | Zakon o porezu na dobit privrednih društava<br>Pravilnik o primjeni Zakona | Entitet - Federacija BiH | Službene novine Federacije BiH, br. 32a/97 i 29/00<br>31/98, 36/98, 4/01 i 4/03                                   |
| 53 | Zakon o porezu na dobit  | Entitet - R.Srpska       | Službeni glasnik RS, br. 91/06  |
| 53 | Zakon o porezu na dohodak  | Distrikt - Brčko         | Službeni glasnik Brčko Distrikta, br. 16/03   |
| 53 | Zakon o porezu na plaću<br><br>Uputstvo o obračunavanju poreza..           | Entitet - Federacija BiH | Službene novine Federacije BiH, br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00, 16/01, 7/02, 27/02 i 6/04<br>37/02 i 30/05 |
| 53 | Zakon o porezu na dohodak  | Entitet - R.Srpska       | Službeni glasnik RS, br. 91/06 i 128/06   |
| 53 | Zakon o porezu na dohodak  | Distrikt Brčko           | Službeni glasnik Brčko Distrikta, br. 12/03, 13/03  |
| 53 | Zakon o porezu na imovinu  | Entitet - R.Srpska       | Službeni glasnik RS, br. 91/06  |
| 53 | Zakon o Poreskoj upravi  | Entitet - Federacija BiH | Službene novine Federacije BiH, br. 33/02 i 28/03   |
| 53 | Zakon o Poreskoj upravi  | Entitet - R.Srpska       | Službeni glasnik RS, br. 51/01, 74/04 i 2/05  |
| 53 | Zakon o Poreskoj upravi  | Distrikt - Brčko         | Službeni glasnik Brčko Distrikta, br. 3/02, 42/04 i 8/06  |